

Top Chrono entraînement - CMI

Fractions : unités entières

$\frac{6}{8} \rightarrow$

$\frac{5}{2} \rightarrow$

$\frac{5}{1} \rightarrow$

$\frac{4}{3} \rightarrow$

$\frac{8}{4} \rightarrow$

$\frac{9}{3} \rightarrow$

$\frac{7}{2} \rightarrow$

$\frac{10}{4} \rightarrow$

Top Chrono entraînement - CMI

Fractions : unités entières

$\frac{6}{8} \rightarrow$

$\frac{3}{2} \rightarrow$

$\frac{9}{1} \rightarrow$

$\frac{1}{2} \rightarrow$

$\frac{2}{4} \rightarrow$

$\frac{4}{9} \rightarrow$

$\frac{5}{2} \rightarrow$

$\frac{8}{4} \rightarrow$

Top Chrono entraînement - CMI

Fractions : unités entières

$\frac{3}{4} \rightarrow$

$\frac{10}{4} \rightarrow$

$\frac{7}{1} \rightarrow$

$\frac{4}{3} \rightarrow$

$\frac{4}{2} \rightarrow$

$\frac{12}{3} \rightarrow$

$\frac{9}{2} \rightarrow$

$\frac{12}{5} \rightarrow$

Top Chrono entraînement - CMI

Fractions : unités entières

$\frac{3}{2} \rightarrow$

$\frac{12}{6} \rightarrow$

$\frac{8}{3} \rightarrow$

$\frac{4}{12} \rightarrow$

$\frac{4}{5} \rightarrow$

$\frac{7}{2} \rightarrow$

$\frac{3}{5} \rightarrow$

$\frac{1}{4} \rightarrow$

Top Chrono entraînement - CMI

Fractions : unités entières

$\frac{12}{6} \rightarrow$

$\frac{3}{2} \rightarrow$

$\frac{4}{12} \rightarrow$

$\frac{4}{3} \rightarrow$

$\frac{7}{2} \rightarrow$

$\frac{4}{5} \rightarrow$

$\frac{1}{4} \rightarrow$

$\frac{12}{5} \rightarrow$

Top Chrono entraînement - CMI

Fractions : unités entières

$\frac{3}{2} \rightarrow$

$\frac{8}{3} \rightarrow$

$\frac{3}{3} \rightarrow$

$\frac{1}{2} \rightarrow$

$\frac{14}{9} \rightarrow$

$\frac{3}{5} \rightarrow$

$\frac{4}{5} \rightarrow$

$\frac{8}{4} \rightarrow$

Top Chrono entraînement - CMI - CORRECTION

Fractions : unités entières

$$\frac{6}{8} \rightarrow 0$$

$$\frac{5}{2} \rightarrow 2$$

$$\frac{5}{1} \rightarrow 5$$

$$\frac{4}{3} \rightarrow 1$$

$$\frac{8}{4} \rightarrow 2$$

$$\frac{9}{3} \rightarrow 3$$

$$\frac{7}{2} \rightarrow 3$$

$$\frac{10}{4} \rightarrow 2$$

Top Chrono entraînement - CMI - CORRECTION

Fractions : unités entières

$$\frac{6}{8} \rightarrow 0$$

$$\frac{3}{2} \rightarrow 1$$

$$\frac{9}{1} \rightarrow 9$$

$$\frac{1}{2} \rightarrow 0$$

$$\frac{2}{4} \rightarrow 0$$

$$\frac{4}{9} \rightarrow 0$$

$$\frac{5}{2} \rightarrow 2$$

$$\frac{8}{4} \rightarrow 2$$

Top Chrono entraînement - CMI - CORRECTION

Fractions : unités entières

$$\frac{3}{4} \rightarrow 0$$

$$\frac{10}{4} \rightarrow 2$$

$$\frac{7}{1} \rightarrow 7$$

$$\frac{4}{3} \rightarrow 1$$

$$\frac{4}{2} \rightarrow 2$$

$$\frac{12}{3} \rightarrow 4$$

$$\frac{9}{2} \rightarrow 4$$

$$\frac{12}{5} \rightarrow 2$$

Top Chrono entraînement - CMI - CORRECTION

Fractions : unités entières

$$\frac{3}{2} \rightarrow 1$$

$$\frac{12}{6} \rightarrow 2$$

$$\frac{8}{3} \rightarrow 2$$

$$\frac{4}{12} \rightarrow 0$$

$$\frac{4}{5} \rightarrow 0$$

$$\frac{7}{2} \rightarrow 3$$

$$\frac{3}{5} \rightarrow 0$$

$$\frac{1}{4} \rightarrow 0$$

Top Chrono entraînement - CMI - CORRECTION

Fractions : unités entières

$$\frac{12}{6} \rightarrow 2$$

$$\frac{3}{2} \rightarrow 1$$

$$\frac{4}{12} \rightarrow 0$$

$$\frac{4}{3} \rightarrow 1$$

$$\frac{7}{2} \rightarrow 3$$

$$\frac{4}{5} \rightarrow 0$$

$$\frac{1}{4} \rightarrow 0$$

$$\frac{12}{5} \rightarrow 2$$

Top Chrono entraînement - CMI - CORRECTION

Fractions : unités entières

$$\frac{3}{2} \rightarrow 0$$

$$\frac{8}{3} \rightarrow 2$$

$$\frac{3}{3} \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{2} \rightarrow 0$$

$$\frac{14}{9} \rightarrow 1$$

$$\frac{3}{5} \rightarrow 0$$

$$\frac{4}{5} \rightarrow 0$$

$$\frac{8}{4} \rightarrow 2$$